

Na osnovu člana 20 Zakona o sportu („Službeni list CG”, broj 44/18) I člana 56 Statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta, Izvršni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta, na sjednici održanoj 13.09.2018.godine, donio je

## **PRAVILNIK O VRSTAMA I DISCIPLINAMA SPORTOVA**

### **Član 1**

Ovim pravilnikom uređuju se vrste i discipline sportova u okviru kojih se obavljaju sportske djelatnosti, odnosno sportske aktivnosti u Crnoj Gori.

### **Član 2**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

### **Član 3**

Zavisno od pravila po kojima se obavlja, sport se razvrstava prema određenim vrstama u okviru kojih postoje različite discipline, i to:

I Vrste sporta koje se nalaze na zvaničnom program Olimpijskih igara, a čiji su nacionalni sportski savezi članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta su:

#### 1) Atletika, koja obuhvata sljedeće sportske discipline:

- trčanje (muškarci i žene): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, maraton;
- preponsko trčanje (muškarci i žene): 400m prepone, 3000m stipl/prepreke;
- preponsko trčanje (muškarci): 110m prepone;
- preponsko trčanje (žene): 100m prepone;
- štafetno trčanje (muškarci i žene): 4x100m, 4x400m;
- brzo hodanje (muškarci i žene): 20km;
- brzo hodnje (muškarci): 50km;
- skakanje (muškarci i žene): skok u vis, skok s motkom, skok u dalj, troskok;
- bacanje (muškarci i žene): bacanje kugle, bacanje diska, bacanje koplja, bacanje kladića;

- višebroj (muškarci): desetboj;

- višebroj (žene): sedmoboj;

2) Biciklizam, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- BMX (muškarci i žene): race;

- Mountain bike (muškarci i žene): cross-Country;

- Drum (muškarci i žene): road race, individual time trial;

- Traka/staza (muškarci i žene): sprint, team sprint, keirin, omnium, team pursuit;

3) Boks, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- elita/seniori i mladi (muškarci): 46 kg - 49 kg, 52kg, 56kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg;

- elita/seniori i mladi (žene): 45 kg - 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg;

- elita/seniori žene (za Olimpijske igre): 48 kg - 51 kg, 57 kg - 60 kg, 69 kg - 75 kg;

- juniori (muškarci i žene): 44 kg - 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg and 80+ kg;

4) Vaterpolo (muškarci i žene);

5) Plivanje, koje obuhvata sljedeće sportske discipline:

- slobodno (muškarci i žene): 50m, 100m, 200m, 400m;

- slobodno (muškarci): 1500m;

-slobodno (žene): 800m;

- leđno (muškarci i žene): 100m, 200m;

- prsno (muškarci i žene): 100m, 200m;

- delfin (muškarci i žene): 100m, 200m;

- mještovito (muškarci i žene): 200m, 400m, 4x100m;

- slobodno (muškarci i žene): 4x100, 4x200m;

- maraton (muškarci i žene): 10km;

6) Gimnastika, koja obuhvata sljedeće sportske discipline:

- sportska gimnastika (muškarci i žene): parter, preskok, višeboj, ekipno;
- sportska gimnastika (muškarci): vratilo, konj sa hvataljkama, krugovi, paralelni razboj;
- sportska gimnastika (žene): greda, dvovisinski razboj;
- ritmička gimnastika (žene): traka, obruč, čunjevi, lopta, višeboj, ekipno;

7) Jedrenje, koje obuhvata sljedeće sportske discipline:

- (muškarci i žene): 470 – Dingi dvojac, RS:X – Windsurfer;
- (muškarci): 49 ER Skif, Star – Kilbout, Fin – Jedna osoba Dingi (Teška kategorija), Laser – Jedna osoba Dingi;
- (žene): Eliot 6m – Meč trka, Laser Radial – Jedna osoba Dingi;

8) Karate, koji obuhvata sljedeće discipline:

- kate (muškarci i žene);
- borbe (muškarci): -67kg, -75kg, +75kg;
- borbe (žene): -55kg, -61kg, +61kg;

9) Košarka, koja obuhvata sljedeće sportske discipline:

- (muškarci i žene): dvoranska košarka,
- basket 3 na 3 (3x3);

10) Odbojka, koja obuhvata sljedeće discipline:

- dvoranska odbojka (muškarci i žene);
- odbojka na plaži (muškarci i žene);

11) Rukomet (muškarci i žene);

12) Streličarstvo, koje obuhvata sljedeće discipline:

- individualno (muškarci i žene) – Olympic round 70m;
- ekipno (muškarci i žene) – Olympic round 70m;

13) Streljaštvo, koje obuhvata sljedeće discipline:

- (muškarci i žene): 10m vazdušni pištolj, 10m vazdušna puška, 50m puška/trostav, trap, skeet;
- (muškarci): 25m pištolj/brza paljba, 50m pištolj, 50m puška/ležeći, double trap;
- (žene): 25m pištolj;
- (mješovito): 10m puška, 10m pištolj, trap;

14) Stoni tenis, koji obuhvata sljedeće discipline:

- singl (muškarci i žene);
- dubl (muškarci i žene);
- mješoviti dubl;

15) Tenis, koji obuhvata sljedeće discipline:

- singl (muškarci i žene);
- dubl (muškarci i žene);
- mix dubl;

16) Tekvondo, koji obuhvata sljedeće discipline:

- težinske kategorije (muškarci): -58kg, -68kg, -80kg, +80kg;
- težinske kategorije (žene): -49kg, -57kg, -67kg, +67kg;

17) Fudbal (muškarci i žene);

18) Džudo, koji obuhvata sljedeće discipline:

- težinske kategorije (muškarci): -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg;
- težinske kategorije (žene): -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg;

19) Umjetničko klizanje, koje obuhvata sljedeće discipline:

- singl (muškarci i žene);
- mješovito: parovi, ples, ekipno;

20) Alpsko skijanje, koje obuhvata sljedeće discipline:

- slalom (muškarci i žene);
- veleslalom (muškarci i žene);
- super G (muškarci i žene);
- spust (muškarci i žene);
- alpska kombinacija (muškarci i žene);

21) Nordijsko kombinovano skijanje;

22) Kros-kantri skijanje, koje obuhvata sljedeće discipline:

- (muškarci i žene): sprint klasično, slobodni sprint ekipno;
- (muškarci): 15km+15km skiathlon, 4x10km štafeta, 15km slobodno, 50km masovni start klasično;
- (žene): 7km+7.5km skiathlon, 4x5km štafeta, 10km slobodno, 30km masovni start klasično;

23) Skijaški skokovi;

24) Snowboard, koji obuhvata sljedeće discipline:

- giant parallel slalom (muškarci i žene);
- halfpipe (muškarci i žene);
- snowboard cross (muškarci i žene);
- slopestyle (muškarci i žene);
- big air (muškarci i žene);

25) Freestyle skijanje;

II Vrste sporta koje se ne nalaze na zvaničnom programu Olimpijskih igara, ali čije su svjetske federacije priznate od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, i čiji su nacionalni sportski savezi članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta su:

- 1) Bilijar;
- 2) Vazduhoplovni sportovi;

- 3) Ju-Jitsu;
- 4) Kik-boks;
- 5) Kuglanje;
- 6) Motonautika;
- 7) Planinarstvo;
- 8) Ronjenje;
- 9) Savate;
- 10) Sportski ribolov;
- 11) Boćanje;
- 12) Šah.

#### Član 4

Crnogorski olimpijski komitet priznaje i sportove čiji nacionalni sportski savezi nisu članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta, ukoliko su navedeni sportski savezi:

1) članovi odgo varajuće svjetske federacije ili asocijacije priznate od strane Međunar odnog olimpijskog komiteta koje se nalaze na internet stranici Global Organisation of international Sport Federations (GAISF), i

2) upisani u Registar sportskih organizacija, u skladu sa zakonom.

#### Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Broj:02-209/2

Podgorica, 13.09.2018.godine



Predsjednik,

Dušan Simonović